

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOLEDITSWENG YA ITSHETLELO: SETSWANA PUO TLALELETSO TA BOBEDI: MOPHATO 10 (KGWEDITHARO 1)

KGWEDITHARO 1	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11	
DIKGONO TSA PPKT	Go reetsa le Go bua Go kwala le Go Tlhagisa	Go buisa le Go Lebelela Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Go reetsa le Go bua Go kwala le Go Tlhagisa	Go buisa le Go Lebelela Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Go reetsa le Go bua Go kwala le Go Tlhagisa	Go buisa le Go Lebelela Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Go reetsa le Go bua Go kwala le Go Tlhagisa	Go buisa le Go Lebelela Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Go reetsa le Go bua Go kwala le Go Tlhagisa	Go buisa le Go Lebelela Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Go reetsa le Go bua Go kwala le Go Tlhagisa	Go buisa le Go Lebelela Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso
DIKGOPOLO/ DIKGONO LE BOLENG	Go reetsa le Go bua Go reeletsa tshedimotsetso le Puo e e sa tlhomamang Ka sebedi le ka phaposi yotlhe: Kitsiso e e botlalo ya molekane wa phaposi ka go dirisa tshedimotsetso e e tlametsweng Go kwala le Go Tlhagisa Temana ya tshaloso Kwala temana ya tshaloso Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala dithangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya sethangwa le diponagalo tsa puo	Go buisa le Go Lebelela Go buisetsa go tshaloganyana Go buisa dithangwa tse dikhutshwane ka tsenelelo go sobokanya le go tsaya dintlha Buisa sethangwa sa tshedimotsetso sk. temana ya tshaloso le go itsise dintlha tse di bonolo tsa botlhokwa le dikakanyo Go buisa/go lebelela go go ikemetseng go go atolositsweng Kitsiso ya porojeke e e atolositsweng ya puiso Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Dipolelo, popego ya dipolelo (sediri - lediri - sedirwa) matlhalosi Tiriso ya paka jaanong Tlotlofoko go tswa mo dithangweng tse di dirilweng	Go reetsa le Go bua Reeletsa mogopolo Tlhagisa mogopolo ka ga setlhago se go buisanweng ka sona mo phaposing Ruta diponagalo tsa go reeletsa tshedimotsetso le go tshaloganyana Go buisetsa go tshaloganyana sk. motlotlo, mmuisano, kgotsa kgangkhutshwe e e laolwang ke moanelwa/modiragatsi Go kwala le Go Tlhagisa: Temana ya kanelo: Kwala temana e le NNGWE ya tlhamo ya kanelo mabapi le dintlha tse di utulotsweng mo sethangweng sa dikwalo Kwala temana e le NNGWE ya tlhamo ya tshaloso e mo go yona o tshagisang mogopolo wa gago ka setlhago se go buisanweng ka sona mo phaposing Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala dithangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya sethangwa le diponagalo tsa puo	Go buisa le Go Lebelela Sethangwa sa dikwalo: -Kitso ya dikwalo Go buisa dithangwa tse dikhutshwane ka tsenelelo go sobokanya le go tsaya dintlha Totisa mogopolo mo diponagalong tsa dikwalo le go buisana ka tiriso ya tsona Buisa le go buisana ka sethangwa Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Go tlhagisa maikutlo: matlhalosi le matlhaodi (poeletso) Tlotlofoko Go bopa matlhalosi (sk. <i>bonako</i> - o tabogile <i>ka bonako</i>) le matlhaodi (sk. <i>yo mokima</i> - mosimane <i>yo mokima</i> o taboga thata)	Go reetsa le Go bua Go reeletsa tshedimotsetso le go tshaloganyana: Ruta diponagalo tsa go reeletsa tshedimotsetso le go tshaloganyana Go buisetsa go tshaloganyana sk. motlotlo, mmuisano, kgotsa kgangkhutshwe e e laolwang ke moanelwa/ modiragatsi Go kwala le Go Tlhagisa Sethangwa se selele sa tirisano Mmuisano Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala dithangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya sethangwa le diponagalo tsa puo	Go buisa le Go Lebelela Puiso e e tseneletseng ya dithangwa tse di dikhutshwane tse di kwaletsweng go tshaloganyana maemo a temana Kago ya tlotlofoko ka go tlhagisa mogopolo Sethangwa se se bontshang mogopolo/boitshwaro le go tshalosa mogopolo wa mokwadi/ boitshwaro Tlhalosa boitshwaro/mogopolo wa mong Sethangwa se se ka amanangwang le thitokgang e e diriseditsweng theetso Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Melawana ya matshwao a puosebui, puopegelo le mmuisano Mabotsi Tlotlofoko e e amanang le dithangwa tsa puiso	Go reetsa le Go bua Go bua go go sa tlhomamang Motlotlokakaretso Go kwala le Go Tlhagisa Sethangwa sa tirisano se se khutshwane Go tlatsa diforomo, sk. tsa dikgaisano Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala dithangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya sethangwa le diponagalo tsa puo	Go buisa le Go Lebelela Sethangwa sa dikwalo Go buisetsa sethangwa sa dikwalo tshedimotsetso le go se tshaloganyana Sala kgolo ya moanelwa morago mo kgangkhutshweng/dipu isano ka ga diponagalo tsa leboko Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Matshwao a puiso Puosebui le puopegelo Maina Maemedi Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko: mo tirisong	Go reetsa le Go bua Go reetsa dithangwa tse di farologaneng, sk. dipina/mafoko a pina. buisanang KGOTSA Go tlotla kgang: Porojeke ya puiso e e katolositsweng Go kwala le Go Tlhagisa Sethangwa sa tirisano se se khutshwane Go tlatsa diforomo sk: tsa kgaisano Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala dithangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya sethangwa le diponagalo tsa puo	Go buisa le Go Lebelela Puiso e e tseneletseng ya dithangwa tsa dikarolodintsi le tsa pono Kitsiso ya diponagalo tsa dithangwaponno Go lebelela le go buisana ka dithangwaponno tse di farologaneng, sk. Kerafo, sethalo, senepe Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Madiiri, matlhaodi le maina- poeletso e tsenyeditse puiso le go kwala Tlhalosa bokao jwa madiiri, matlhaodi le maina mo tirisong Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko mo tirisong	Go buisa le Go Lebelela Puiso e e tseneletseng ya dithangwa tsa dikarolodintsi le tsa pono Kitsiso ya diponagalo tsa dithangwa tsa pono Go lebelela le go buisana ka dithangwa tsa pono tse di farologaneng, sk. Kerafo, sethalo, senepe Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso: Madiiri, matlhaodi le maina- poeletso e tsenyeditse puiso le go kwala Tlhalosa bokao jwa madiiri, matlhaodi le maina mo tirisong Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko mo tirisong	

KGWEDITHARO 1	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11	
KITSO E E TLHOKEGANG KWA TSHIMOLOGONG	Go buisa le Go Lebelela Bokgoni jwa buisa Kitso ya dikwalo Diponagalo tsa ditlhangwa tsa dikwalo Kitso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Go buisa le Go Lebelela Ditogamaano tsa go buisa: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Popego ya dipolelo Dipolelo Tiriso ya paka jaanong Tlotlofoko go tswa mo ditlhangweng tse di dirilweng	Go kwala le Go Tlhagisa Go kwala ditemana Dikgato tsa go kwala Sebopego sa setlhangwa le diponagalo tsa puo	Go buisa le Go Lebelela Kitso ya dikwalo Mareo a dikwalo Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Puo ya go tlhagisa maikutlo	Go reetsa le Go bua Motlotlokakaretso wa Puo e e tlhomameng le tlhagiso Go kwala le Go Tlhagisa Mokgwa wa go kwala mmuisano Setlhangwa sa dikwalo: and Dipopego tsa puo Dikgato tsa go kwala	Go buisa le Go Lebelela Dikgono tsa go buisa le go tlhaloganya Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Matshwao a puiso Puosebui le puopegelo Maina Maemedi Tlotlofoko: mo tirisong	Go reetsa le Go bua ThulaganKitso le bokgoni jwa sobokanya ditlhangwa. Go kwala le Go Tlhagisa Kitso ya go tlatsaforomo/sebopego Dikgono tsa go kwala tshosobanyo	Go buisa le Go Lebelela Tlotlofoko le tiriso ya puo Setlhangwa sa dikwalo: Dikgono tsa go buisa Kitso ya diteng tsa setlhangwa Setlhangwa sa dikwalo tshedimosetso le go setlhaloganya Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Matshwao a puiso Puosebui le puopegelo Maina Maemedi Tlotlofoko: mo tirisong	Go reetsa le Go bua Dikgono tsa Go reeletsa tshedimosetso le go tlhaloganya Go kwala le Go Tlhagisa Popego ya pampitshana ya tshedimosetso Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Dikgato tsa go kwala	Go buisa le Go Lebelela Dikgono tsa go buisa le go tlhaloganya Dipopego tsa puo le ya tiriso ya kitso ya Madiri, matlhaodi le maina- poeletso e tsenyeleditse puiso le go kwala Tlhalosa bokao jwa madiri, matlhaodi le maina mo tirisong Tlotlofoko mo tirisong		
METSWEDI (NTLE LE DIBUKAKGAKOLOLO) GO NONOTSHA GO THUTO	Lethare la tshedimosetso – Go itsise tsala Go kwala kaedi ya go ithuta	Lokwalodikgang/ makasine/dibuka tsa laeborari	Lokwalodikgang/ makasine	Lokwalodikgang/ makasine/dibitio tsa dikwalo tsa ditlhangwa	Lokwalodikgang/ makasine/dibitio tsa dikwalo tsa ditlhangwa	Lokwalodikgang/ makasine	Lethare la tshedimosetso Go tlatsa diforomo tse di farologaneng	Dibitio tsa dikwalo tsa ditlhangwa	Dibitio tsa dikwalo tsa ditlhangwa Dikao tsa diphosetara kgotsa dipahasalatso	Lokwalodikgang/ makasine.	Lokwalodikgang/ makasine/dibitio tsa dikwalo tsa ditlhangwa Dikao tsa diphosetara kgotsa dipahasalatso	
TLHATHOBO	TLHATHOBO E E SA TLHOMAMANG TSEREGANYO	1. Teko ya motheo – Diponagalo tsa ditlhangwa tsa dikwalo 2. Teko ya motheo- Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1. Tirwana ya go buisa tekatlhaloganyo 2. Tirwana ya go buisa le go lebelela 3. Poeletso ya Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso.	1. Motlotlo 2. Kwala temana ya kanelo/tlhaloso	1. Tirwana ya go buisa tekatlhaloganyo 2. Tirwana ya ditlhamngwa tsa dikwalo: Dipotso tse dikhutshwane 3. Poeletso ya Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso:	1. Motlotlo 2. Kwala mmuisano	1. Tirwana ya go buisa tekatlhaloganyo 2. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Poeletsong	1. Motlotlo 2. Kwala tshobokanyo	1. Go buisetsa go tlhaloganya 2. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1. Tirwana ya tekatlhaloganyo ya theetso 2. Kwala phasalatso ya tshedimosetso	1. Puiso ya ditlhangwa tsa dikarolodintsi le tsa pono 2. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1. Poeletso– Diponagalo tsa ditlhangwa tsa dikwalo 2. Poeletso-Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso
	SBA TLHATHOBO E E TLHOMAMENG					TIRO 1 (25) Tiro ya molomo: Tekatlhaloganyo ya theetso		TIRO 2 (25) Tiro ya molomo: Puisetsogodimo	TIRO 2 (25) Tiro ya molomo: Puisetsogodimo (Tsweletso)	TIRO 2 (25) Tiro ya molomo: Puisetsogodimo (Tsweletso)	TIRO 3 (20) Teko ya ditlhangwa tsa dikwalo Dipotso tse dikhutshwane	

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETSHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO: SETSWANA PUO TLALELETSO TA BOBEDI: MOPHATO 10 (KGWEDITHARO 2)

KGWEDITHARO 2	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11	
DIKGONO TSA PPKT	Go reetsa le Go bua Go kwala le Go Tlhagisa	Go buisa le Go Lebelela Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Go reetsa le Go bua Go kwala le Go Tlhagisa	Go buisa le Go Lebelela Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Go reetsa le Go bua Go kwala le Go Tlhagisa	Go buisa le Go Lebelela Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Go reetsa le Go bua Go kwala le Go Tlhagisa	Go buisa le Go Lebelela Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Go reetsa le Go bua Go kwala le Go Tlhagisa	Go buisa le Go Lebelela Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Go buisa le Go Lebelela Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Go buisa le Go Lebelela Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso
DIKGOPOLO/ DIKGONO LE BOLENG	Go reetsa le Go bua Puo e e sa tlhomamang Go neela ditaello kgotsa dikaelo ka ditlhophah/ ka bongwe (sk. O ka dira jang kopi ya teye) Go kwala le Go Tlhagisa Sethangwa sa tirisano se se khutshwane Kwala ditaello kgotsa dikaelo, sk. O ka dira jang kopi ya teye Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhagwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go thagisa Popego ya sethangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)	Go buisa le Go Lebelela Puiso e e tseneletseng ya ditlhagwa tse di dikhutshwane tse di kwaletsweng go tlhaloganya maemo a lefoko Buisa dikao tsa ditaello kgotsa dikaelo Sethangwa sa dikwalo: (mofuta o le mongwe) Padi/Terama/ Khutshwe/Poko Go buisetsa sethangwa sa dikwalo go se kgatlhegela le go se ttkhaloganya Dipopego tsa puo le melawana melawana ya tiriso: Modirisotaello Makopanyi Makopanyi a a bontshang lebaka (sk. ka gonne) le nako (sk. morago ga) Poeletso le kitsiso ya Dipaka Tlotlofoko e e amanang le go buisa ditlhagwa	Go reetsa le Go bua Puo e e tlhomameng le tlhagiso Go buisana ka diponagalo tsa puo e e ipaakanyeditsweng Puo e e Ipaakanyeditsweng Go kwala le Go Tlhagisa Sethangwa sa tirisano se seleele Puo e e ipaakanyeditsweng Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhagwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya sethangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3 mo PPKT)	Go buisa le Go Lebelela Sethangwa se se kwadilweng Go buisetsa sethangwa sa dikwalo tshedimosetso, go se tlhaloganya le go se sekaseka sk dipaka Sethangwa sa dikwalo (mofuta o le mongwe) Padi/Terama/ Khutshwe/Poko Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Poeletso ya dipaka maemedi Tiro ya thanodi Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko mo tirisong	Go reetsa le Go bua Puo e e ipaakanyeditsweng Go kwala le Go Tlhagisa Sethangwa sa tirisano se sekhutshwane: Kwala molaetsakhutshwe: Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhagwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go thagisa Popego ya sethangwa le diponagalo tsa puo	Go buisa le Go Lebelela Sethangwa sa pono Buisa le go tlhaloganya diponagalo tsa sekao: dikhathunu/papatso Sethangwa sa dikwalo (mofuta o le mongwe): Padi/Terama/ Khutshwe/Poko Teko e e tlhomameng Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Popego ya polelo le polelwana le melawana ya tiriso Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko mo tirisong	Puo e e tlhomameng le tlhagiso Tiragatso ya molaetsa jaaka o tlhagelela mo sethangweng sa sekwalo Go kwala le Go Tlhagisa Tlhamo ya tlhaloso Kwala temana e le NNGWE ya tlhaloso e mo go yona o tlhagisang kakanyo ya gago mo setlhogong se go buisanetsweng mo phaposing Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhagwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go thagisa Popego ya sethangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3 mo PPKT)	Go buisa le Go Lebelela Sethangwa sa dikwalo (mofuta o le mongwe): Padi/Terama/ Khutshwe/Poko Go buisetsa sethangwa sa dikwalo go se kgatlhegela le go se tekohaloganya Dipopego tsa puo le melawana melawana ya tiriso: Tlhaola le go natlafatsa dipopegopuo tse di farologaneng le melawana ya tsona ya tirisano	Go reetsa le Go bua Go reeletsa Tshedimosetso Tekatlhaloganyo ya theetso Go reeletsa tshedimosetso e e kgethegileng Papatso/Mmuisano Go kwala le Go Tlhagisa Sethangwa sa tirisano se seleele. Lekwalo la botsalano: Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhagwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go thagisa Popego ya sethangwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3 mo PPKT)	Go buisa le Go Lebelela Puiso e e tseneletseng ya ditlhagwa tse di dikhutshwane tse di kwaletsweng go tlhaloganya sethangwa sotlhe Go buisetsa kgatlhegelo: Sethangwa sa tirisano se seleele Buisa dikao tsa makwalo a botsalano Sethangwa sa dikwalo (mofuta o le mongwe) Padi/Terama/ Khutshwe/Poko Go buisetsa sethangwa sa dikwalo go se kgatlhegela le go se tkhaloganya Dipopego tsa puo le melawana melawana ya tiriso	Go buisa le Go Lebelela Poeletso Go buisetsa go tlhaloganya Kago ya tlotlofoko le tiriso ya puo Sethangwa sa sekwalo Poeletso mofuta o le (mongwe) Padi/Terama/ Khutshwe/Poko Poeletso ya dikwalo tse di feditsweng mo kgweditharong ya 1 le 2 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Boeletsa le go matlafatsa dipopego tsa puo le melawana ya tiriso tse di feditsweng mo kgweditharong ya 1 le 2	
KITSO E E TLHOKEGANG KWA TSHIMOLOGONG	Go neela ditaello ka molomo le ka go kwala Dikgato tsa go kwala Sebopego sa sethangwa le diponagalo tsa puo	Kitso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Go reetsa le go bua Kitso ya sebopego sa puo e e ipaakanyeditsweng Dikgato tsa go bua. Sebopego sa sethangwa le diponagalo tsa puo	Dikgono tsa go buisa Kitso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Dikgono tsa go buisa Kitso ya go tlatsa diforomo le go kwala lekwalo la maranyane/imeile	Kitso ya go buisa le go lebelela ditlhagwa tsa pono Dikgono tsa go buisa Kitso ya diteng tsa ditlhagwa tsa dikwalo Mareo a ditlhagwa tsa dikwalo Kitso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Dikgono tsa go kwala Go kwala ditemana Dikgato tsa go kwala Sebopego sa sethangwa le diponagalo tsa puo	Dikgono tsa go buisa Kitso ya diteng tsa ditlhagwa tsa dikwalo Mareo a ditlhagwa tsa dikwalo Kitso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Dikgono tsa go reetsa Kitso ya sebopego sa lekwalo la botsalano Dikgato tsa go bua. Sebopego sa sethangwa le diponagalo tsa puo	Dikgono tsa go buisa Kitso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Kgono ya go buisa le go sekaseka Kitso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	

KGWEDITHARO 2	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
METSWEDI (NTLE LE BUKAKGAKOLOLO) GO NONOTSHA GO ITHUTA	Dikao tsa dimmapa tsa tsela				Dipapatso tsa kutlo	Dikao tsa dipapatso					
TLHATHOBO E SA TLHOMAMANG LE TSEREZGANYO	1. Kwala ditaelo 2. Sethangwa sa tirisano se sekhutshwana 3. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1. Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1. Go kwala le go tlhagisa puo e e ipaakanyeditsweng 2. Sethangwa sa tirisano se seleele		1. Go tlhagisa puo e e ipaakanyeditsweng. 2. Moaletsakhutshwe. 3. Dipopego tsa puo		1. Puisetsogod I 2. Temana e le NNGWE ya tlhaloso	1. Sethangwa sa sekwalwa 2. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1. Tekatthaloganyo ya theetso 2. Go kwala lekwalo la botsalano	1. Poeletso ya dipotso tse dikhutshwane tsa dikwalwa 2. Go kwala lekwalo la botsalano 3. Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1. Puiso 2. Poeletso ya ditlhangwa tsa dikwalo 3. Poeletso ya diponagalo ya tiriso ya puo le melawana tse di feditsweng mo kgweditharong ya 1 le 2
	SBA TLHATHOBO E TLHOMAMANG			TIRO 4 (25) Tiro ya molomo: Puo e e ipaakanyeditsweng (1-2 metsotso morutwana mongwe le mongwe)		TIRO 4 (25) (Tsweletso) Tiro ya molomo: Puo e e ipaakanyeditsweng		TIRO 4 (25) (Tsweletso) Tiro ya molomo: Puo e e ipaakanyeditsweng	TIRO 5 (20) Ditlhangwa tsa tirisano: Sethangwa sa tirisano se seleele (20) (metsotso e le 40)		Ditlathhobo tsa bogare jwa ngwaga (120) Pampiri ya ntsha: Popegopuo mo tirisong (80) (2 Diura) Pampiri ya bobedi: Dikwalo (40) (1 ½ Diura)

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETSHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO: SETSWANA PUO TLALELETSO TA BOBEDI: MOPHATO 10 (KGWEDITHARO 3)

KGWEDITHARO 3	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
DIKGONO TSA PPKT	Go reetsa le Go bua Go kwala le Go Tlhagisa	Go buisa le Go Lebelela Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Go reetsa le Go bua Go kwala le Go Tlhagisa	Go buisa le Go Lebelela Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Go reetsa le Go bua Go kwala le Go Tlhagisa	Go buisa le Go Lebelela Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Go reetsa le Go bua Go kwala le Go Tlhagisa	Go buisa le Go Lebelela Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Go reetsa le Go bua Go kwala le Go Tlhagisa	Go buisa le Go Lebelela Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Go buisa le Go Lebelela Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso
DIKGOPOLLO/ DIKGONO LE BOLENG	<p>Go reetsa le Go bua</p> <p>Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng ka maitlhommo a a rileng</p> <p>Go buisa o totile puiso ka thelelo, kapodiso le segalo</p> <p>Sk. lekwalo la botsalano le le kwadilweng ke morutwana ka nosi/ditsala kgotsa barutwana ba bangwe</p> <p>Sethangwa sa tirisano</p> <p>se seleele: lekwalo la botsalano</p> <p>Totisa mogopolo mo</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhagwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya sethangwa le diponagalo tsa puo (Leba 3.3 mo PPKT)</p>	<p>Go buisa le Go Lebelela</p> <p>Puiso e e tseneletseng ya ditlhagwa tse di dikhutshwane tse di kwaletsweng go tshaloganya maemo a sethangwa sotlhe</p> <p>Sethangwa sa dikwalo</p> <p>(Mofuta o le MONGWE)</p> <p>Padi/Terama/Khutshwe/Poko</p> <p>Go buisetsa sethangwa sa dikwalo go supa kgatlhego le go se tshaloganya</p> <p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Nyalano/kamano ya sediri le sedirwa le lediri le matlhaodi mo dipopegong tsa polelo</p> <p>Thulaganyo ya mafoko</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>	<p>Go kwala le Go Tlhagisa</p> <p>Sethangwa sa tirisano se seleele:</p> <p>Lekwalo la botsalano la kakgolo/ditebogo – go supa boitumelo mo</p> <p>Totisa mogopolo mo</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhagwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya sethangwa le diponagalo tsa puo LE Sethangwa sa tirisano se sekhutshwane, go kwala tshobokanyo</p> <p>Totisa mogopolo mo</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhagwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>(Leba 3.3 mo PPKT)</p> <p>Go buisa o totile puiso ka thelelo, kapodiso le segalo</p> <p>Sk. lekwalo la botsalano le le kwadilweng ke morutwana ka nosi/ditsala kgotsa barutwana ba bangwe</p>	<p>Go buisa le Go Lebelela</p> <p>Go buisa/go lebelela</p> <p>go go ikemetseng go go atolositsweng</p> <p>Go reeletsa kgatlhegelo:</p> <p>Buisa dikao tsa makwalo</p> <p>a botsalano</p> <p>Sethangwa sa dikwalo</p> <p>(Mofuta o le MONGWE)</p> <p>Padi/Terama/Khutshwe/Poko</p> <p>Go buisetsa ditlhagwa tsa dikwalo kgatlhegelo le go tshaloganya</p> <p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Nyalano/kamano ya sediri</p> <p>le sedirwa le lediri le matlhaodi mo dipopegong tsa polelo</p> <p>Thulaganyo ya mafoko</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>	<p>Go reeletsa tshedimoasetso le go tshaloganya</p> <p>Reetsa terama ya radio/puo e e gatisitsweng/tiragatsa o kgotsa puiso ya motshameko</p> <p>Go buisa kgotsa go lebelela go gomikemetseng go atolositswe</p> <p>Sethangwa sa nonofatso sk toro, dijo tsa ditiro</p> <p>Go kwala le Go Tlhagisa</p> <p>Tlhamo ya tsha: loso sk go tshalosa tiragalo e e gagkamatsang</p> <p>Totisa mogopolo</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhagwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya sethangwa le diponagalo tsa puo (Leba 3.3 mo PPKT)</p>	<p>Go buisa le Go Lebelela</p> <p>Sethangwa sa dikwalo</p> <p>(Mofuta o le MONGWE)</p> <p>Padi/Terama/Khutshwe/Poko</p> <p>Go buisetsa ditlhagwa tsa dikwalo kgatlhegelo le go tshaloganya</p> <p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Maina</p> <p>Bongwe le bontsi</p> <p>Dipopego</p> <p>Tsereganyo ya popegopuo go tswa mo tiragatsong ya barutwana ya go kwala</p> <p>Tlotlofoko e e mabapi le go buisa sethangwa</p>	<p>Go reetsa le Go bua</p> <p>Go tsaya dintlhathuto</p> <p>Go reeletsa dintlha tsa bothokwa</p> <p>Go kwala le Go Tlhagisa</p> <p>Sethangwa sa tirisano se sekhutshwane</p> <p>Go kwala bukatsati/Totisa mogopolo mo</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhagwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya sethangwa le diponagalo tsa puo (Leba 3.3 mo PPKT)</p> <p>LE</p> <p>Sethangwa sa tirisano se sekhutshwane</p> <p>Dintlathuto ka dopolelo tse di feletseng</p> <p>Go kwala tshobokanyo</p> <p>Ruta ditogamaano tsa go kwala tshobokanyo</p> <p>Sobokanya sethangwa se se neetsweng ka dintlha. Totisa mogopolo Dikgato tsa go kwala</p>	<p>Go buisa le Go Lebelela</p> <p>Sethangwa sa dikwalo</p> <p>Go buisetsa sethangwa sa dikwalo go se kgatlhegela, le go se tshaloganya le temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo</p> <p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Tirwa le tira</p> <p>Tira le tira</p> <p>Bokao jo tshamaletseng jo bo sa tshamalalang</p> <p>Diane le maele</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>	<p>Go reetsa le Go bua</p> <p>Go reeletsa go tshaloganya</p> <p>Go kwala le Go Tlhagisa</p> <p>Sethangwa sa tirisano se seleele:</p> <p>Kwala lekwalo go akgola tsala/ go leboga morutabana</p> <p>Totisa mogopolo mo</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhagwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya sethangwa le diponagalo tsa puo (Leba 3.3 mo PPKT)</p> <p>LE</p> <p>Poeletso ya popego ya ditlhagwa tsa tirisano tse dileele le tse dikhutshwane</p>	<p>Go buisa le Go Lebelela</p> <p>Sethangwa sa dikwalo</p> <p>(Mofuta o le MONGWE)</p> <p>Padi/Terama/Khutshwe/Poko</p> <p>Go buisetsa sethangwa sa dikwalo go se kgatlhegela, le go se tshaloganya</p> <p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Tirwa le tira</p> <p>Tira le tira</p> <p>Poeletso ya makopanyi</p> <p>Tsereganyo ya popegopuo go tswa mo tiragatsong ya barutwana ya go kwala</p> <p>Tlotlofoko e e mo tirisong</p>	<p>Go buisa le go lebelela</p> <p>Poeletso</p> <p>Go buisetsa go tshaloganya: Porosa le ditlhagwa tsa pono</p> <p>Sethangwa sa dikwalo</p> <p>Poeletso</p> <p>(Mofuta o le MONGWE)</p> <p>Padi/Terama/Khutshwe/Poko</p> <p>Poeletso ya dikwalo tse di dirilweng mo kgweditharong ya 1 le 2</p> <p>Poeletso ya dipopegopuo tse di dirilweng mo kgweditharong ya 2</p>

KGWEDITHARO 3	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11	
			<p>Go kwala le Go Tlhagisa</p> <p>Setlhangwa sa tirisano se se leele: lekwalo la botsalano</p> <p>Totisa mogopolo mo</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo (lebelela 3.3)</p>				Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa					
KITSO E E TLHOKEGANG KWA TSHIMOLOGONG	Kitso ya go kwala tlhamo	Bokgoni ba go buisa Kitso ya diteng tsa ditlhangwa tsa dikwalo le mareo a dikwalo Kitso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Kitso ya go kwala lekwalo o setse morago dikgato tsa go kwala. Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo Bokgoni ba go kwala tshobokanyo o setse morago dikgato tsa go kwala	Bokgoni ba go buisa Kitso ya diteng tsa ditlhangwa tsa dikwalo le mareo a dikwalo Kitso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Kitso ya go kwala tlhamo	Bokgoni ba go buisa Kitso ya diteng tsa ditlhangwa tsa dikwalo le mareo a dikwalo Kitso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Bokgoni ba go reetsa Go reetsa dikgato tsa go kwala bukatsatsi le tlhamo o setse morago dikgato tsa go kwala Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo	Bokgoni ba go buisa Kitso ya diteng tsa ditlhangwa tsa dikwalo le mareo a dikwalo Kitso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso farologaneng le melawana ya tiriso Tlotlofoko mo tirisong	Go reetsa ka bokgoni jwa go tthaloganyana Kitso ya go kwala ditlhangwa tsa tirisano tse dileele le tse dikhutshwane o setse morago dikgato tsa go kwala Popego ya setlhangwa le diponagalo tsa puo	Bokgoni ba go buisa Kitso ya diteng tsa ditlhangwa tsa dikwalo le mareo a dikwalo Kitso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Dikgono tsa go buisa le go lebelela Dikgono tsa go buisa le go sekaseka setlhangwa sa dikwalo	
TLHATLHOBO	TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG LE TSELEGANYO	1. Kwala tlhamo ya kanelo	1. Poeletso yadipotso tse di khutshwane tsa ditlhangwa tsa dikwalo 2. Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1. Kwala lekwalo 2. Kwala tshobokanyo	1. Poeletso ya ditlhangwa tsa dikwalo 2. Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1. Tirwana ya go reetsa 2. Go kwala tlhamo	1. Poeletso yadipotso tse dikhutshwane tsa ditlhangwa tsa dikwalo 2. Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1. Theetso 2. Go kwala bukatsatsi 3. Go kwala tshobokanyo	1. Poeletso yadipotso tse dikhutshwane tsa ditlhangwa tsa dikwalo 2. Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1. Poeletso ya diponagalo tsa ditlhangwa tsa tirisano tse dileele le tse dikhutshwane	1. Poeletso yadipotso tse dikhutshwane tsa ditlhangwa tsa dikwalo 2. Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1. Poeletso yadipotso tse dikhutshwane tsa ditlhangwa tsa dikwalo 2. Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso
	SBA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG					TIRO 7 (Maduo: 40) Go kwala: Tlhamo ya kanelo/thaloso			TIRO 8 (Maduo: 25) Tiro ya molomo: motlotlo			

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETSHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO: SETSWANA PUO TLALELETSO TA BOBEDI: MOPHATO 10 (KGWEDITHARO 4)

KGWEDITHARO 4	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7-10
DITLHOGO TSA PPKT	Go reetsa le Go bua Go kwala le Go Tlhagisa	Go buisa le Go Lebelela Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Go reetsa le Go bua Go kwala le Go Tlhagisa	Go buisa le Go Lebelela Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Go reetsa le Go bua Go kwala le Go Tlhagisa	Go buisa le Go Lebelela Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	15/18 Matsatsi
DITLHOGO/DIKGOPOLLO/DIKGONO LE BOLENG	Go reetsa le Go bua Dikao: mmimo, puiso e e gatisitsweng, dipina, le go boka Go kwala le Go Tlhagisa Ditlhagwa tsa tirisano tse dileele Poeletso (paakanyo ya tlhatlhobo) Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhagwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa (Leba 3.3 mo PPKT) Popego ya setlhagwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)	Go buisa le Go Lebelela Puiso e e ikemetseng/e e atolositsweng/go lebelela go kgaathega le go itumela Poeletso Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Phefotso e e maleba ya go tlhagisa ditebogo o dirisa tlotlofoko e e maleba	Go reetsa le Go bua Go bua go go sa tlhomamang Poeletso Poeletso: Dipuisano tse di sa tlhomamang tsa phaposi le tsa setlhopho go ipaakanyetsa tlhatlhobo Go kwala le Go Tlhagisa Poeletso Paakanyo ya tlhatlhobo Poeletso: Ditlhamo Tlhopho setlhago le se buisanele o dire letlhomeso morago o kwale tlhamo Kwala dintlha mo Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhagwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Popego ya setlhagwa le diponagalo tsa puo (leba 3.3)	Go buisa le Go Lebelela Setlhagwa sa dikwalo Poeletso (mofuta o le MONNGWE) Padi/terama/khutshwe/poko Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Poeletso Bukafoko/diane/maele/dikanelo tse di maleba le setlhagwa se se ithutilweng/tseleganyo ya popegopuo go tswa tiragatsong ya barutwana ya go kwala/tlotlofoko mo tirisong	Go kwala le Go Tlhagisa Poeletso Ditlhagwa tsa tirisano tse dikhutshwane Poeletso ya sebopego diponagalo tsa puo tsa ditlhagwa tsa tirisano	Go buisa le Go Lebelela Ditlhagwa tsa dikwalo Poeletso (mofuta o le MONNGWE) Padi/terama/khutshwe/poko Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Poeletso Poeletso ya Tira le Tirwa Puosebui le puopegelo Thulaganyo ya mafoko Dipotso/mabotsi	TIRO 9 (Maduo: 300) Tlhatlhobo ya bofelo jwa ngwaga Pampiri ya ntlha: Popegopuo mo tirisong (80), (2 Diura) Pampiri ya bobedi: Dikwalo (40) (1 ½ Diura) Pampiri ya boraro: Go kwala (80) (2 ½ Diura) Pampiri ya bone: Tiro ya molomo (100)
KITSO E E TLHOKEGANG KWA TSHIMOLOGONG	Dikgono tsa go reetsa Kitso ya sebopego sa papatso le go kwala papatso	Dikgono tsa go reetsa kitso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Dikgono tsa go reetsa le go bua Kitso ya go kwala ditlhagwa tse di farologaneng	Kitso ya ditlhagwa tsa dikwalo tse di tlhaotsweng Kitso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Kitso ya go kwala ditlhagwa tse di farologaneng	Kitso ya ditlhagwa tsa dikwalo tse di tlhaotsweng Kitso ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	
METSWEDI (NTLE LE BUKAKGAKOLOLO) GO NONOTSHA GO ITHUTA	Segatisalentswe						
TLHATHOBO E E SA TLHOMAMANG: TSELEGANYI	1. Tirwana ya go reetsa 2. Go kwala papatso	1. Tirwana ya go buisa 2. Tirwana ya dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1. Motlotlo 2. Go dira mmapa wa dikakanyo ka setlhago pele o kwala	1. Poeletso ya setlhagwa sa dikwalo 2. Tirwana ya puo	1. Poeletso ya setlhagwa sa dikwalo 2. Tirwana ya puo go kwala ditlhagwa	1. Poeletso ya ditlhagwa tsa dikwalo 2. Tirwana ya a dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	